



# Internet Control Station

kućanaklik



**EN**

Korisničko uputstvo


**ICS-1000**



## SADRŽAJ PAKOVANJA

Proveriti da li pakovanje sadrži sledeće predmete:

1. Internet Control Station
2. RJ-45 kabal
3. Adapter
4. Korisničko uputstvo



## **Instalacioni koraci**



Da bi ste koristili Internet Control Station, pratite sledeće korake:

1. Povežite Internet Control Station sa Vašim modemom/routerom
2. Instalirajte 'COCO control' aplikaciju na Vašem smartphone-u ili tablet-u
3. Kreirajte nalog na internet stranici: [www.coco-technology.com](http://www.coco-technology.com)
4. Koristeći 'COCO control' aplikaciju registrujte Vaš smartphone/tablet sa Internet Control Station
5. Kreirajte najmanje jednu prostoriju u 'COCO control' aplikaciji i dodajte određeni uređaj
6. Dodelite kod prenosa za uređaj relevantan COCO prijemniku


**Svi koraci detaljno su objašnjeni na sledećim stranicama**

## 1. POVEŽITE INTERNET CONTROL STATION SA MODEM-OM/ROUTER-OM



1. Povežite Internet Control Station sa modem-om/router-om koristeći RJ-45 kabal.
2. Povežite strujni adapter sa Internet Control Station, adapter zatim uključite u struju.  
Displej na Internet Control Station će se uključiti.

## 2. INSTALIRAJTE 'COCO CONTROL' APLIKACIJU NA VAŠEM SMARTPHONE-U ILI TABLET-U



iPhone/iPad:

U "App Store", potražite "COCO control"  
skinite ovu besplatnu aplikaciju.

Android:

U "Google Play", potražite "COCO control"  
skinite ovu besplatnu aplikaciju.



### 3. KREIRAJTE NALOG


1. Idite na internet stranicu:  
[www.coco-technology.com](http://www.coco-technology.com) i kliknite na "My account".

2. Na levoj strani unesite validnu e-mail adresu i 4 broja PIN koda po Vašem izboru.  
Zatim kliknite na "CREATE ACCOUNT" kako bi ste kreirali nalog.


Automatski će se pojaviti nova stranica. Na ovoj stranici možete konfigurisati razne opcije.  
Ako nameravate da koristite 'COCO control' aplikaciju na iPhone, iPad ili Android smartphone/tablet, konfiguracija na ovoj stranici nije potrebna.

The screenshot shows the COCO International website's login page. At the top right, there is a yellow circle with the number '1' containing a magnifying glass icon over the 'My Account' link. Below the header, there is a navigation bar with links: Home, Products, Applications, Advice, Service, Contact, Where to buy. The main content area has two sections: 'New Customers' and 'Registered Customers'. The 'New Customers' section features an image of a hand holding a remote control over a white COCO receiver unit, with text explaining how to control COCO receivers worldwide using an iPhone or iPad via the COCO Control app. It includes input fields for 'Enter your e-mail address' and 'Enter your PIN code', along with 'CREATE AN ACCOUNT' and 'LOGIN' buttons. The 'Registered Customers' section has fields for 'Email Address\*' and 'Password\*', with a 'Forgot Your Password?' link and a 'LOG IN' button. A yellow circle with the number '2' contains a magnifying glass icon over the 'CREATE AN ACCOUNT' button. At the bottom of the page, there are four columns: 'Products' (Transmitters, Receivers, Sets, Multimedia, Chroma, Other, All products, OUTLET STORE), 'Applications' (Living room, Hall, Bathroom, Bedroom, Storage/Click, Garden, Come & Go, Sunset/Sunrise, DIY, Energy saving), 'Advice & Service' (Manuals, FAQ, Product wizard, Lamp wizard, Energy saving, Product registration, Warranty, Payment & delivery), and 'Store locator' (Enter a zip code or city name, SEARCH). There is also a 'Newsletter' section where users can enter their email address to stay up-to-date with promotions and news. On the right side, there are icons for social media (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) and a 'Order online' section with text about handling orders by Select Vracht. The footer contains the text 'Copyright © 2012 COCO International B.V.' and the IDEAS logo.

#### 4. REGISTRUJTE VAŠ SMARTPHONE/TABLET NA INTERNET CONTROL STATION



1. Korak: Startujte 'COCO control' aplikaciju.



2. Korak: Kliknite na "Settings".



3. Korak: Kliknite na "Edit comms and security details"



## REGISTRUJTE VAŠ SMARTPHONE/TABLET (nastavak)

Settings Comms Settings

User Details

EMAIL: Enter a valid email

PIN: Enter 4 numbers

Eco Meter

ELECTRICITY COST/KwH: 9.00

Location

HOME TOWN: Birmingham, UK

TIME ZONE: GMT Greenwich

Home Automation EcoMeter Settings

Home Info

Room 1 Room 2

Room 3 Room 4

Room 5 Room 6

Room 7 Room 8

co CO

Home Automation EcoMeter Settings

Settings

Device Settings

Edit room and device details

Security Settings

Edit comms and security details

Set Up Internet Control

Database management

Backup Data to WebServer

Reset ICS-1000 database

Home Automation EcoMeter Settings

4. Korak: Unestite e-mail adresu i PIN kod koji ste kreirali na internet stranici:  
[www.coco-technology.com](http://www.coco-technology.com)

5. Korak: Kliknite na "Settings"

6. Korak: Kliknite na "Set up Internet Control"





7. Korak: Unesite MAC adresu ( nalazi se na suprotnoj strani Vašeg ICS uređaja) i kliknite crveno dugme

8. Korak: 4 digitalna broja će se pojaviti na ICS displeju




9. Korak: Unesite predhodna 4 digitalna broja u prozoru na donjem delu ekrana

## REGISTRUJTE VAŠ SMARTPHONE/TABLET (nastavak)



10. Korak: Akos u oba koda tačna ovaj prozor će se pojaviti.  
Zatim kliknite na "Home"



11. Korak: Kliknite na "Room 1".

12. Korak: Kliknite na određeni uređaj  
na primer "Device 1"



13. Korak: Kliknite na "On"



14. Korak: Pitanje će se pojaviti na ICS displeju.  
Kliknite na zeleno, donje desno dugme.



15. Korak: Na displeju ICS će se pojaviti  
"Registered OK"

## 5. KREIRAJTE PROSTORIJU I UREĐAJ



1. Korak: Selektujte "Room 1".

2. Korak: Preimenujte "Room 1" na prime: "Living room" (Dnevna soba) i kliknite OK.

3. Korak: Selektujte "Living room".



4. Korak: Selektujte "Device 1".




5. Korak: Preimenujte "Device 1" na primer  
"Sofa lights" (Lampa) i kliknite OK.



6. Korak: Odaberite odgovarajući prijemnik  
na primer "Dimmer" i kliknite na "Save settings"

## 6. DODELA TRANSMISSION KODA PRIJEMNIKU



Pročitajte uputstvo za određeni KucaNaKlik prijemnik kako bi aktivirali 'mod za učenje' prijemnika (u većini slučajeva potrebno je da se pritisne malo dugme na prijemniku i da se drži jednu sekundu).

Kada je 'mod za učenje' na prijemniku aktiviran (LED dioda na prijemniku će blinkati), pritisnuto crveno "PAIR" dugme. Prijemnik će se uključiti i isključiti dva puta kako bi potvrdio da je signal prihvaćen.

Potrebno je da prijemnik i Internet Contol Station budu u dometu kako bi se dodelio transmission-i kod.



Pritisnite crveno "PAIR" dugme, kada je mod za učenje na KucaNaKlik prijemniku aktiviran.

## BEŽIČNO UPRAVLJANJE

Ako su predhodna podešavanja urađena pravilno, sada možete kontrolisati lampu ili određeni uređaj bežično sa Vašim Internet Control Station.

Selektujte lampu ili određeni uređaj u prostoriji koju ste konfigurisali. Na primer "Sofa lights" u "Living room".


U zavisnosti od tipa prijemnika (on/off, dimer ili otvori/zatvori), pojaviće se prozor sa odgovarajućom komandom. U ovom slučaju možemo odabratи vrednost za dimovanje: (100%, 50%, 25% or Off)



Selektujte lampu/uređaj u prostoriji po Vašem izboru.

U zavisnosti od tipa prijemnika, pojaviće se ekran sa odgovarajućim vrednostima.


## BEŽIČNO UPRAVLJANJE (nastavak)



Ako želite da pojačate ili smanjite osvetljenje  
onda selektujte "More"




Ako odaberemo "On/Off" tip prijemnika  
ove komande će se pojaviti.



Za roletne i električna platna,  
pojavice se ovaj prozor

## AUTOMATIZACIJA: SEKVENCE



U "Automation" prozoru možete kreirati sekvence ( i tajmere).

Sekvence su grupe od 10 komandi koje se izvršavaju istovremeno.

Sa samo jednim pritiskom na dugme možete istovremeno dimovati 2 lampe na 25%, uključite luster, zatvorite električna platna, itd.

Sekvence mogu biti direkno aktivirane. Sa tajmerom, sekvence mogu biti programirane da se izvršavaju automatski u određeno vreme, određenog dana.

Ako kliknete na "Automation", ovaj prozor će se pojavitи.

## AUTOMATIZACIJA: SEKVENCE (nastavak)

The image consists of three side-by-side screenshots of a mobile application's "Automation" screen. The top navigation bar is identical across all three: "Automation" on the left and "Cancel" on the right.

- Screenshot 1:** The main menu. It features a red header "My Sequences" containing a "Sample Sequence" card (with a "S" icon) and a large red button "Learn a new Sequence".
- Screenshot 2:** A modal dialog titled "LEARN A SEQUENCE". It contains a text input field with the placeholder "Watch movie", a "Cancel" button, and an "Ok" button. This screen also shows a portion of the "My Timers" section below it.
- Screenshot 3:** The "My Sequences" screen again, but now with a blue header "LEARNING MODE". It contains instructions: "Now please go to HOME (below left) and click all the commands you want to put into the sequence in the order you want them to run. You can set the time delays between steps later. When ready come back to SEQUENCES and click to save the sequence." Below the instructions is a blue button labeled "OK".

Prvo kliknite na "Learn a new sequence".

Unesite ime nove sekvence, na primer

"Watch movie" (Gledanje filma)

Pratite instrukcije sa ekrana. Nakon što

kliknemo na "OK", sve komande koje smo

odabrali biće dodate sekvenci.




1. Prvo odaberite prostoriju, na primer "Living room" (Dnevna soba)


2. Zatim selektujte uređaj, na primer "Sofa light"

3. Zatim selektujte komandu, na primer "dim 25%"


## AUTOMATIZACIJA: SEKVENCE (nastavak)




4. Pročitajte poruku. Da bi ste dodali nova podešavanja sekvenci, kliknite "OK".



5. Ako je potrebno, kliknite na "Home" i selektujte drugu prostoriju.




6. U selektovanoj prostoriji odaberite uređaj. Na primer: "Ceiling spots"



7. Selektujte komandu, na primer "ON"




8. Ponovite korake od 4 do 7 kako bi dodali nove korake u sekvenci (maksimalno 10 koraka po sekvenci), zatim kliknite "OK"



9. Kada unesete sve nove korake, kliknite na "Automation" kako bi ste se vratili u taj prozor

## AUTOMATIZACIJA: SEKVENCE (nastavak)



10. Kliknite na "Save sequence - Watch movie" kako bi sačuvali sekvencu



Sada možete aktivirati sekvencu "Watch movie" tako što će te kliknuti na nju.

Možete dodati do 10 sekvenci u "My Sequences". Aktiviranje sekvenci se vrši klikom na ime određene sekvence.

Svaka sekvencia se sastoji iz niza koraka (komandi). Po defaultu ne postoji kašnjenje između ovih koraka. Ako želite da promenite period kašnjenja, (odziva) između koraka, kliknite na plavu strelicu u sekvenci. Zatim kliknite na plavu strelicu u koraku čiju vrednost želite da promenite.

Sekvence se mogu izvršavati u bilo koje vreme. Pročitajte sledeće stranice za više detalja.

## AUTOMATIZACIJA: TAJMERI

The image consists of three screenshots of a mobile application interface:

- Screenshot 1: Automation Screen**
  - Header: Automation, Cancel
  - Section: My Sequence
    - Sample Sequence (with S icon)
    - Watch movie (with S icon)
  - Section: Learn a new Sequence
  - Section: My Timers
  - Button: Make a new Timer** (highlighted with a yellow box)
  - Bottom navigation: Home, Automation, EcoMeter, Settings
- Screenshot 2: Timer Console**
  - Header: Automation, Timer Console, Cancel
  - Section: Timer Parameters
    - Sequence : Click arrow to set (highlighted with a yellow box)
    - Start Time: Click arrow to set
    - Repeat : Click arrow to set
    - Start Date: Set Repeat First
    - Until : Set Repeat first
  - Message: Timer Parameters not set..
  - Bottom navigation: Home, Automation, EcoMeter, Settings
- Screenshot 3: My Sequence Screen**
  - Header: Automation, Cancel
  - Section: My Sequence
    - Sample Sequence (with S icon)
    - Watch movie** (with S icon) (highlighted with a yellow box)
  - Bottom navigation: Home, Automation, EcoMeter, Settings

1. U "Automation" prozoru kliknite na "Make a new timer"
2. U "Timers" prozoru, možete konfigurisati sve "timer" opcije za sekvenце. Kliknite na prvu plavu strelicu.
3. Selektujte sekvencu koju želite da podešite, na primer "Watch movie"

## AUTOMATIZACIJA: TAJMERI (nastavak)

The screenshots show the 'Timer Parameters' screen, the 'Start at..' screen, and the final confirmation screen.

**Step 4 (Left):** Shows the 'Timer Parameters' screen. The 'Sequence' field is set to 'Watch movie'. The 'Start Time' field has a blue circular arrow icon highlighted with a yellow box. The 'Repeat' field also has a blue circular arrow icon highlighted with a yellow box. Below these fields is a blue button labeled 'Timer Parameters not set..'. At the bottom are four navigation icons: Home, Automation, EcoMeter, and Settings.




**Step 5 (Middle):** Shows the 'Start at..' screen. It displays a 24-hour digital clock grid from 09:20 to 13:40. The 'Time' tab is selected. A large yellow box highlights the 'CONFIRM' button at the bottom center. Below it is a hint: 'Hint: To cancel press Automation button below'. At the bottom are four navigation icons: Home, Automation, EcoMeter, and Settings.

**Step 6 (Right):** Shows the 'Timer Parameters' screen again, identical to the first one. The 'Repeat' field's blue circular arrow icon is highlighted with a yellow box. Below it is a blue button labeled 'Timer Parameters not set..'. At the bottom are four navigation icons: Home, Automation, EcoMeter, and Settings.

4. Kliknite na drugu plavu strelicu kako bi ste podesili početno vreme.

5. Odredite vreme i kliknite na "Confirm".

6. Kliknite na treću plavu strelicu kako bi ste podesili periode ponavljanja.




7. Na ovom ekranu možete odabrati da li želite da se "Timer" izvršavati jednom ili će se ponavljati. Na primer odaberite "Days of the week".

8. Odaberite dane kojima želite da se sekvenca izvršava. Zatim kliknite na "Select days".

9. Zavisno od toga šta se odabere u prve tri opcije, može se odrediti početni dan...


## AUTOMATIZACIJA: TAJMERI (nastavak)



10. ... i/ili dan završetka.




11. Ako ne želite da definisate dan završetka kliknite na "Continue until I cancel manually"



12. Ako su sva podešavanja tačna kliknite na "Save this timer"


## QUICKTIMERS



13. Novi timer koji ste trenutno kreirali dostupan je preko "My timers". Da bi ste izbrisali timer, kliknite na crveni kružić.

"QuickTimer" se koristi kako bi automatski izvršili komandu na određenoj lampi ili uređaju u određeno vreme.

Na primer možete odrediti da QuickTimer upali lampu sutra ujutru u 7:00h.



1. Selektujte prostoriju, na primer "Living room".

## QUICKTIMERS (nastavak)




2. Provo kliknite na "QuickTimer", zatim kliknite na "Set QuickTimer now".

3. Odaberite uređaj koji želite da programirajte.

4. Odaberite komandu, na primer "On"

## PODEŠAVANJA



5. Odaberite datum i vreme i kliknite na "Set QuickTimer".

 U donjem desnom uglu se nalazi "Settings" ikonica. Kada kliknete na ovu ikonu pojaviće se ekran.

U ovom ekranu možete da:

- Brzo menjate prostorije i uređaje
- Konfigurišete nalog, menjate lokaciju i vremensku zonu.
- Odredite tačnu potrošnju u kWh
- Konfigurišete internet konekciju
- Download/upload/ brisanje podataka



Kliknite na "Edit room and device details"

## PODEŠAVANJA: PROSTORIJA I UREĐAJA



Kliknite na crveno dugme kako bi promenili ime prostorije ili kliknite na plavi kružić ako želite da promenite ime i/ili tip uređaja



Ovaj ekran će se pojaviti kada želite da promenite ime prostorije. Unesite novo ime i kliknite na "Ok"



Ovaj ekran će se pojaviti kada želite da promenite ime i/ili vrstu uređaja (on/off, dimer, otvori/zatvori)

## PODEŠAVANJA: KOMUNIKACIJE I BEZBEDNOST

The image consists of three side-by-side screenshots of the ICS-1000 mobile application's settings menu.

**Screenshot 1: Settings - Security Settings**

- Device Settings**
  - Edit room and device details**
- Security Settings**
  - Edit comms and security details** (highlighted with a yellow box)
  - Set Up Internet Control**
- Database management**
  - Backup Data to WebServer**
  - Reset ICS-1000 database**

**Screenshot 2: Comms Settings - User Details**

- User Details**
  - EMAIL: Enter a valid email** (highlighted with a yellow box)
  - PIN: Enter 4 numbers**
- Eco Meter**
  - ELECTRICITY COST/KwH: 9.00**
- Location**
  - HOME TOWN: Birmingham, UK** (highlighted with a yellow box)
  - TIME ZONE: GMT -08:00**

**Screenshot 3: Home Town Selection**

- Comms Settings**
- Home Town**

Please pick the town nearest to your home location. This is to help us calculate the time of dusk and dawn for any timers you set up.

  - Save Town** (highlighted with a yellow box)
- Berlin, GE**
- Copenhagen, DK**
- New York, NY**
- Chicago, IL**
- Phoenix, AZ**



Kliknite na "Edit comms and security details"

1 Unesite Vašu e-mail adresu i/ili PIN kod.

2 Unesite Vašu lokaciju i/ili vremensku zonu.

Primer prozora za podešavanje lokacije.

## PODEŠAVANJA: ECOMETER



Kliknite na "Settings", zatim selektujte "Edit comms and security details" i kliknite na "Electricity cost".

U ovom ekranu možete uneti cenu kWh u evrima zatim kliknite na "Ok".

Da bi ste imali uvid u trenutnu potrošnju električne energije, kliknite na "EcoMeter" ikonu.


## PODEŠAVANJA: PODEŠAVANJE INTERNET KONEKCIJE



Kliknite na "Set up internet control".



Unesite MAC adresu koja se nalazi na poleđini ICS uređaja. Zatim unesite Vaš PIN kod.



Ako su MAC kod i PIN kod pravilno uneti pojavljeće se ovaj ekran.

## PODEŠAVANJA: DOWNLOAD/UPLOAD BACKUP


Naš savet Vam je da kreirate backup Vaših podešavanja, kako bi po potrebi povratili podešavanja.

Prateće slike objašnjavaju kako da kreirate backup, upload-ovanjem baze na internetu.

U bilo kom trenutku možete skinuti Vašu bazu klikom na dugme "Download database from Web".



Kliknite na "Settings". Zatim kliknite na "Backup data to web server"



1 Unesite Vašu e-mail adresu.

2 Kliknite na "Upload" database to web".

## PODEŠAVANJA: RESETOVANJE BAZE




Ukoliko želite da obrišete bazu, kliknite na "Settings", zatim kliknite na "Reset ICS 1000 database"



U ovom prozoru možete da potvrdite da li želite da resetujete bazu, klikom na dugme "Ok".




## PODEŠAVANJA: BRISANJE SVIH PODEŠAVANJA



Ako želite da izbrišete sva podešavanja idite na "Home" zatim, kliknite na "Info" dugme (gornji desni ugao)



Ovde možete da obrišete sva podešavanja klikom na dugme "Reset". Prvo će se pojaviti opcija za potvrdu.



Kliknite na "Home", zatim kliknite na COCO logo. Pojavljeće se ekran gde možete da odaberete vrstu konekcije.

## **BITNE INFORMACIJE (1)**

---

### **WIRELESS**

- Ovaj uređaj koristi radio talase koje prolaze kroz zid, prozore i vrata. Domet pri optičkoj vidljivosti je maksimalno 75 metara dok u zatvorenom prostoru zavisi od uticaja materijala kao što su staklo, metal i beton. Prosečni domet u zatvorenim prostorijama je oko 30 m.
- Duplo staklo (HR glass) često sadrži i tanak sloj metala. Ovakvo staklo omogućava prolazak svetlosti ali negativno utiče na radio signale. Ako se HR staklo nalazi između predajnika i prijemnika, možete da očekujete značajno smanjenje dometa i kvaliteta signala.
- Ovaj uređaj radi na frekvenciji od 433.92 MHz koji je u skladu sa osnovnim zahtevima R&TTE Directive 1999/5/EC i može se koristiti u svim zemljama članicama EU.

### **UPDATE & PODRŠKA**

Često proveravajte sajt [WWW.coco-technology.com](http://WWW.coco-technology.com) kako bi se blagovremeno informisali o novim update-ima.

Ako preferirate da budete automatski informisani, prijavite se tako što ćete uneti vašu e-mail adresu na dnu intermet stranice [www.coco-technology.com](http://www.coco-technology.com).

## **BITNE INFORMACIJE (2)**

---

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno i neispravna instalacija će poništiti garanciju koja se odnosi na ovaj proizvod.

### **ŽIVOTNA PODRŠKA**

Nikad ne koristite KucaNaKlik proizvode za bilo koje aplikacije koje mogu da ugroze život osobe ako dođe do kvara uključujući sisteme za održavanje života.

### **INTERFERENCIJA**

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama, koje utiču na radne karakteristike. Minimalno rastojanje između dva prijemnika treba da bude najmanje 50cm.

### **POPRAVKA**

Ne pokušavajte da popravite ovaj uređaj. Popravku vrše za to ovlašćena lica.

### **VODOOPTPORNOST**

Ovaj proizvod nije vodooptoran. Uređaj držite na suvom mestu. Vлага može prouzrokovati unutrašnju koroziju.

### **ODRŽAVANJE**

Koristite suvu krpu za čišćenje ovog proizvoda, ne koristite jake hemikalije, rastvarače za čišćenje.

### **RUKOVANJE**

Nemojte bacati, tresti ili udarati uređaj. Grubo rukovanje može da prouzrokuje kvarove unutrašnjih ploča i mhanička oštećenja.

### **OKRUŽENJE**

Ne izlažite proizvod ekstremno visokim ili niskim temperaturama, jer mogu da oštete ili skrate vek trajanja samog uređaja.

# INDEX

Tema	Strana
SADRŽAJ PAKOVANJA	2
LISTA PROCESA INSTALACIJE	3
KONEKCIJA INTERNET CONTROL STATION NA VAŠ MODEM/RUTER	4
INSTALACIJA 'COCO CONTROL' APLIKACIJU NA VAŠ SMARTPHONE ILI TABLET	5
KREIRAJTE NALOG	6
REGISTRUJTE VAŠ SMARTPHONE/TABLET NA INTERNET CONTROL STATION	7
KREIRAJTE PROSTORIJU I UREĐAJ	12
DODELA TRANSMISSION KODA PRIJEMNIKU	14
BEŽIČNA KONTROLA	15
AUTOMATIZACIJA: SEKVENCE	17
AUTOMATIZACIJA: TAJMERI	23
QUICKTIMERS	27
PODEŠAVANJA: PROSTORIJA I UREĐAJA	29/30
PODEŠAVANJA: KOMUNIKACIJE I BEZBEDNOST	31
PODEŠAVANJA: ECOMETER	32
PODEŠAVANJA: PODEŠAVANJE INTERNET KONEKCIJE	33
PODEŠAVANJA: DOWNLOAD/UPLOAD BACKUP	34
PODEŠAVANJA: RESETOVANJE BAZE	35
PODEŠAVANJA: BRISANJE SVIH PODEŠAVANJA	36
WIFI/3G	36
BITNE INFORMACIJE (1)	37
BITNE INFORMACIJE (2)	38
SADRŽAJ	39